`
ވޮލިއުމް: 45 އަދަދު: 32 ތާރީޚު: 29 ޖުމާދަލްއޫލާ 1437 - 9 މާރިޗު 2016 ބުދަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުން ކަނޑައަޅާ މައިޒާންތަކާއި،
ޕާކުތަކާއި، ބީޗު ފަދަ ތަންތަނުގައި އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށް ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ އުސޫލަށް
1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
 ގަވާއިދުތަކާ އި އުސޫލުތަ އް ގެޒެ ޓުގަ އި ޝާ އިޢުކު ރާނީ ކޮން މެ ހަފްތާއެ އްގެ ހޯމަ ދު ވަ ހާ އި
ރައީސުލް ޖުމްހޫރި އްޔާ ގެ އޮ ފީ ސް
ބުރާސްފަތި ދުވަ ހު އެ ވެ.
ބޮޑުތަކުރުފާ ނުމަ ގު  ހޯމަ ދު ވަހު ގެ ގެޒެ ޓުގަ އި ޝާ އިޢުކު ރުމަ ށް ފޮ ނު އްވާ ގަވާއިދު ތަކާއި އުސޫލު ތަ އް
މާލެ، ދިވެ ހިރާ އް ޖެ ފޮ ނުއްވު މުގެ އެން މެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކު ރީ ހަފްތާގެ ބުރާ ސްފަތި ދު ވަހުގެ މެން ދު ރު
12:00 ގެ ކުރިން ނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަ ހު ގެ ގެ ޒެ ޓުގަ އި ޝާ އިޢުކު ރުމަށް ފޮ ނު އް ވާ
ނު: 333 6334 ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލު ތައް ފޮ ނުއްވު މުގެ އެން މެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަ މުންދާ ހަފުތާ ގެ
ފޯ
އަ ންގާރަ ދުވަ ހުގެ މެން ދުރު 12:00 ގެ ކުރިން ނެވެ.
ފެކްސް: 331 0274
 ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫ ލުތައް ގެޒެޓު ގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނު އް ވާ ނީ
ވެބްސައިޓް: legalaffairs@po.gov.mv www.gazette.gov.mv އަށެ.ވެ

ވޮލިއުމް: 45 އަދަދު: 32 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
`
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުން ކަނޑައަޅާ މައިޒާންތަކާއި، ޕާކުތަކާއި،
ބީޗު ފަދަ ތަންތަނު ގައި އެކިއެކި ހަ ރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށް ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ އުސޫލަ ށް
1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
1. ބުނެވިދިޔަ އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 1 އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ޖަދުވަލު 1
މާލޭގައި ހު ރި ޕާކުތަކާއި މައިޒާންތަކާއި ބީޗު ފަދަ ތަން ތަން ކުއް ޔަށް ދޫކުރާ އަ ގު ލިސްޓު
ތަން ދޫކުރެވޭ ހަރަކާތް/ ދޫކުރެވޭ ފަރާތް ގަޑިއަކަށްޖެހޭ ކުލި
އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށާއި، ކުންފުނިތަކަށާއި، ސްކޫލްތަކަށާއި، ދައުލަތުގެ އެކި 500/- ރުފިޔާ
މުއައްސަސާތަކަށާއި، ޖަމްޢިއްޔާ ، ޖަމާޢަތްތަކަށް
ރައިވެރިބޭ މައިޒާން
ކުޑަކުދިންގެ ހަރަކާތްތަކަށް (އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށާއި، ކުންފުނިތަކަށާއި، 200/- ރުފިޔާ
ސްކޫލްތަކަށާއި، ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކަށާއި، ޖަމްޢިއްޔާ ، ޖަމާޢަތްތަކަށް)
އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށާއި، ކުންފުނިތަކަށާއި، ސްކޫލްތަކަށާއި، ދައުލަތުގެ އެކި 500/- ރުފިޔާ
މުއައްސަސާތަކަށާއި، ޖަމްޢިއްޔާ ، ޖަމާޢަތްތަކަށް
ވިލިނގިލީ ބިޗް
ކުޑަކުދިންގެ ހަރަކާތްތަކަށް (އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށާއި، ކުންފުނިތަކަށާއި، 200/- ރުފިޔާ
ސްކޫލްތަކަށާއި، ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކަށާއި، ޖަމްޢިއްޔާ ، ޖަމާޢަތްތަކަށް)
އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށާއި، ކުންފުނިތަކަށާއި، ސްކޫލްތަކަށާއި، ދައުލަތުގެ އެކި 500/- ރުފިޔާ
މުއިވެޔޮދޮށު މައިޒާން
މުއައްސަސާތަކަށާއި، ޖަމްޢިއްޔާ ، ޖަމާޢަތްތަކަށް
3

ވޮލިއުމް: 45 އަދަދު: 32 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
ކުޑަކުދިންގެ ހަރަކާތްތަކަށް (އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށާއި، ކުންފުނިތަކަށާއި، 200/- ރުފިޔާ
ސްކޫލްތަކަށާއި، ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކަށާއި، ޖަމްޢިއްޔާ ، ޖަމާޢަތްތަކަށް)
ކުޑަކުދިންގެ ހަރަކާތްތަކަށް (އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށާއި ކުންފުނިތަކަށާއި 200/- ރުފިޔާ
ޝަ ޗް ސްކޫލްތަކަށާއި، ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކަށާއި، ޖަމްޢިއްޔާ ، ޖަމާޢަތްތަކަށް)
އާޓިފި ލް ބީ
(ހިތްފަސޭހަ މައިޒާން) ، 500/-
އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށާއި ކުންފުނިތަކަށާއި، ސްކޫލްތަކަށާއި، ދައުލަތުގެ އެކި ރުފިޔާ
މުއައްސަސާތަކަށާއި، ޖަމްޢިއްޔާ ، ޖަމާޢަތްތަކަށް
ކުޑަކުދިންގެ ހަރަކާތްތަކަށް (އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށާއި ކުންފުނިތަކަށާއި 200/- ރުފިޔާ
ސްކޫލްތަކަށާއި، ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކަށާއި، ޖަމްޢިއްޔާ ، ޖަމާޢަތްތަކަށް)
ރަސްފަންނު
، 500/- ރުފިޔާ
އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށާއި ކުންފުނިތަކަށާއި، ސްކޫލްތަކަށާއި، ދައުލަތުގެ އެކި
މުއައްސަސާތަކަށާއި، ޖަމްޢިއްޔާ ، ޖަމާޢަތްތަކަށް
4

ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް
އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް
ހުކުރު ދުވަސް - ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް
ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް
yourfriendonair....
ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 އަށް